



Ministarstvo
finansija

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br.2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju koji su podnijeli Skupštini Crne Gore podnijela grupa od 44 poslanika, broj 09-2/26-2/1 od 13.02.2026. godine, Ministarstvo finansija, daje sljedeće

MIŠLJENJE

Dostavljenim Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju predlažu se izmjene i dopune čl. 3, 17, 62, 187, 272 Zakona o osiguranju („Službeni list CG“, br. 33/25 i 160/25). Naime, predlaže se izmjena člana 3 stav 3, kojim se uređuje malo društvo za osiguranje, na način da se jasno propiše da ako društvo za osiguranje premaši bilo koje od propisanih ograničenja iz stava 1 istog člana u tri uzastopne godine, ne smatra se malim društvom za osiguranje od početka četvrte godine. Takođe, predlaže se u članu 17 stav 1 dodavanje nove tačke 72 kojim se propisuje značenje izraza potraživanje, kao i u članu 62 poslije stava 5 dodavanje novog stava kojim se propisuje da Agencija, kao regulator ne smije postavljati prethodne uslove u vezi sa visinom učešća koje kvalifikovani imalac namjerava steći niti smije procjenjivati zahtjev za izdavanje saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća na osnovu ekonomskih potreba tržišta. Nadalje, predlaže se izmjena stava 4 u članu 187, kojim se propisuju uslovi koje Agencija zahtijeva od društva za osiguranje, ako je u roku od 180 dana utvrdila postojanje neusklađenosti između prihvatljivih sopstvenih sredstava i zahtijevanog solventnog kapitala. Predložena je i izmjena stava 5 u članu 272 kojim se uređuje predmet nadzora od strane regulatornog organa na način da se propisuje kao obaveza.

U Obrazloženju navedenog predloga zakona navodi se da je razlog za donošenje Predloga zakona usaglašavanje sa primjedbama Generalnog direktorata Evropske komisije za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i Uniju kapitalnih tržišta (DG FISMA Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union) na važeći Zakona o osiguranju, koji će se primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

U odnosu na predloženi zakon, ističemo sljedeće:

Crna Gora kao kandidat za članstvo u Evropsku uniju se obavezala da će, do dana pristupanja, uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa evropskim zakonodavstvom.

Važeći Zakon o osiguranju („Službeni list CG“, br. 33/25 i 160/25), čija je primjena predviđena danom pristupanja Crne Gore EU, usaglašen je sa Direktivom 2009/138/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), Direktiva 2016/97 Evropskog parlamenta i Savjeta o distribuciji osiguranja (IDD), kao i izmjenama direktive Solventnosti II i Direktive za distribuciju osiguranja i to: Direktiva (EU) 2023/2864 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. XII 2023. o izmjeni određenih direktiva u pogledu uspostavljanja i funkcionisanja jedinstvene evropske pristupne tačke, Direktiva (EU) 2022/2556 Evropskog parlamenta i Savjeta od 14. XII 2022. o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, 2015/2366/EU i (EU) 2016/2341/EU u pogledu digitalne operativne otpornosti za finansijski sektor i Delegirana uredba (EU) 2024/896 od 5.01.2023. o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se prilagodavaju temeljni iznosi u eurima za osiguranje od profesionalne odgovornosti i za finansijsku sposobnost posrednika u osiguranju i reosiguranju i sporednih posrednika u osiguranju.

Predloženim izmjenama i dopunama vrši se usaglašavanje sa primjedbama Generalnog direktorata Evropske komisije za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i Uniju

kapitalnih tržišta (DG FISMA Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union) na važeći Zakona o osiguranju, te se predlažu izmjene i dopune radi usaglašavanja normi sa članovima 4 stav 2, 36 stav 3, 59 stav 3, 138 stav 3 i 268 stav 1 direktive Solventnost II u cilju potpune harmonizacija sa EU regulativom.

S obzirom na strateški značaj harmonizacije sa EU pravom i međunarodnim standardima, kao i na potrebu da Crna Gora osigura stabilnost i integritet finansijskog tržišta, misljenje smo da Predlog zakona treba prihvatiti.

Na osnovu iznijetog, smatramo da Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je Skupštini Crne Gore podnijela grupa od 44 poslanika, treba prihvatiti.

Ministar
mr Novica Vuković

